**EXAMINER REPORT FORM**

LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR SKILL TEST AND PROFICIENCY CHECK

IZVJEŠTAJ ISPITIVAČA

LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR PRAKTIČNI ISPIT I PROVJERA STRUČNOSTI

FCL-FRM-002**B2****Candidate name**

Ime kandidata

Details of the flight / Detalji leta

<i>Group, class, type of aircraft</i> Grupa, klasa, tip vazduhoplova		<i>Registration</i> Registracija	
<i>Aerodrome or site</i> Aerodrom ili površina	<i>Take off time</i> Vrijeme polijetanja	<i>Landing time</i> Vrijeme slijetanja	<i>Flight time</i> Vrijeme leta
		<i>Total flight time</i> Ukupno vrijeme leta	

GM1 to Appendix 7
IR skill test*To the skill test, an ME centreline thrust aeroplane is considered an SE aeroplane / Za sprovođenje praktičnog ispita, višemotorni avion motorima duž uzdužne ose smatraju se jednomotornim avionom.***Result of the test**

Rezultat ispita

<i>Skill test details</i> Detalji praktičnog ispita	<i>Pass</i> Položio	<i>Partial pass</i> Djelimično položio	<i>Fail</i> Nije položio
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remarks

Napomene

Location and date

Mjesto i datum

Examiner's certificate number (if applicable)

Broj sertifikata ispitivača (ukoliko je primjenljivo)

Type and number of licence


Vrsta i broj dozvole

Signature of examiner

Potpis ispitivača

Name(s) in capital letters

Ime (štampanim slovima)



EXAMINER REPORT FORM
LAPL(B)(gas) & BPL(gas) – CONTENT OF CHECK
IZVJEŠTAJ ISPITIVAČA
LAPL(B)(gas) & BPL(gas) – SADRŽAJ PROVJERE

FCL-FRM-002
B2

Candidate name
Ime kandidata

SECTION 1 — PRE-FLIGHT OPERATIONS, INFLATION AND TAKE-OFF
SEKCIJA 1 — PREPOLETNE RADNJE, PUMPANJE I POLIJETANJE

Initials
Inicijali

Pass
Položio

Partial
Djelimično
položio

Fall
Nije
položio

Use of checklist, airmanship, control of balloon by external visual reference, look-out procedures, etc. apply in all sections.
Korišćenje ček liste, vođenje vazduhoplova, upravljanje balonom korišćenjem spoljnih vizuelnih referenci, procedura posmatranja, itd. su primjenjivi u svim sekcijama

<i>a</i>	<i>Pre-flight documentation, flight planning, NOTAM and weather briefing</i> Pretpoletna dokumentacija, planiranje leta, NOTAM i meteorološka priprema,			
<i>b</i>	<i>Balloon inspection and servicing</i> Pregled balona i opsluživanje			
<i>c</i>	<i>Load calculation</i> Proračun opterećenja			
<i>d</i>	<i>Crowd control, crew and passenger briefings</i> Kontrolisanje gužve, informisanje posade i putnika			
<i>e</i>	<i>Assembly and layout</i> Skup i raspoređivanje			
<i>f</i>	<i>Inflation and pre-take-off procedures</i> Pumpanje i pretpoletne procedure			
<i>g</i>	<i>Take-off</i> Polijetanje			
<i>h</i>	<i>ATC compliance (if applicable)</i> Saradnja sa kontrolom letenja (ako je primjenljivo)			

SECTION 2 — GENERAL AIRWORK
SEKCIJA 2 — OPŠTE UPRAVLJANJE

Initials
Inicijali

Pass
Položio

Partial
Djelimično
položio

Fall
Nije
položio

<i>a</i>	<i>Climb to level flight</i> Penjanje do horizontalnog leta			
<i>b</i>	<i>Level flight</i> Horizontalni let			
<i>c</i>	<i>Descent to level flight</i> Poniranje do horizontalnog leta			
<i>d</i>	<i>Operating at low level</i> Vršenje operacija na nižem nivou			
<i>e</i>	<i>ATC compliance (if applicable)</i> Saradnja sa kontrolom letenja (ako je primjenljivo)			

SECTION 3 — EN-ROUTE PROCEDURES
SEKCIJA 3 — POSTUPCI NA RUTI


Initials
Inicijali

Pass
Položio

Partial
Djelimično
položio

Fall
Nije
položio

<i>a</i>	<i>Dead reckoning and map reading</i> izračunavanje pozicije i čitanje mape			
<i>b</i>	<i>Marking positions and time</i> Označavanje pozicije i vremena			
<i>c</i>	<i>Orientation and airspace structure</i> Orijentacija i struktura vazdušnog prostora			
<i>d</i>	<i>Maintenance of altitude</i> Održavanje visine			
<i>e</i>	<i>Ballast management</i> Upravljanje balastom			
<i>f</i>	<i>Communication with retrieve crew</i> Komunikacija sa pratećom posadom			
<i>g</i>	<i>ATC compliance</i> Saradnja sa kontrolom letenja			



Candidate name
Ime kandidata

--

SECTION 4 — APPROACH AND LANDING PROCEDURES
SEKCIJA 4 — POSTUPCI ZA PRILAZ I SLIJETANJE

Initials
Inicijali

Pass Položio	Partial Djelimično položio	Fall Nije položio
-----------------	----------------------------------	-------------------------

		Pass Položio	Partial Djelimično položio	Fall Nije položio
<i>a</i>	<i>Approach from low level, missed approach and fly on</i> Prilaz sa nižeg nivoa, neuspjeli prilaz i nastavak leta			
<i>b</i>	<i>Approach from high level, missed approach and fly on</i> Prilaz sa višeg nivoa, neuspjeli prilaz i nastavak leta			
<i>c</i>	<i>Pre-landing checks</i> Provjera pred slijetanje			
<i>d</i>	<i>Passenger pre-landing briefing</i> Informisanje putnika pred slijetanje			
<i>e</i>	<i>Selection of landing field</i> Izbor površine za slijetanje			
<i>f</i>	<i>Landing, dragging and deflation</i> Slijetanje, vučenje i izduvavanje			
<i>f</i>	<i>ATC compliance (if applicable)</i> Saradnja sa kontrolom letenja (ako je primjenljivo)			
<i>h</i>	<i>Actions after flight</i> Radnje nakon leta			

SECTION 5 — ABNORMAL AND EMERGENCY PROCEDURES
SEKCIJA 5 — POSTUPCI PRI VANREDNIM SLUČAJEVIMA I SLUČAJU OPASNOSTI

Initials
Inicijali

Pass Položio	Partial Djelimično položio	Fall Nije položio
-----------------	----------------------------------	-------------------------

		Pass Položio	Partial Djelimično položio	Fall Nije položio
<i>a</i>	<i>Simulated closed appendix during take-off and climb</i> Simulacija zatvorenih dodataka tokom polijetanja i penjanja			
<i>b</i>	<i>Simulated parachute or valve failure</i> Simulacija otkaza padobrana ili ventila			
<i>c</i>	<i>Other abnormal and emergency procedures as outlined in the appropriate flight manual</i> Ostali postupci pri vanrednim i slučajevima opasnosti kao što je propisano u odgovarajućem priručniku			
<i>d</i>	<i>Oral questions</i> Usmena pitanja			



EXAMINER REPORT FORM
EXAMINER'S DECLARATION
IZVJEŠTAJ ISPITIVAČA
IZJAVA ISPITIVAČA

FCL-FRM-002
B2

Candidate name Ime kandidata	
--	--

Pre-flight check (please sign the right field) Pretpoletne radnje (inicijali u odgovarajuće polje)		Yes Da	No Ne
FCL.1030(b)(3)(i)	<i>I have received information from the applicant regarding his/her experience and instruction, and found that experience and instruction complying with the applicable requirements in Part-FCL.</i> Potvrđujem da sam primio informacije od kandidata u vezi sa njegovim/njenim iskustvom i obukom, i konstatovao sam da ispunjava primjenljive zahtjeve iz Part-FCL.		
FCL.1030(a)(1)	<i>Communication with the applicant without language barriers.</i> Komunikacija sa kandidatom ostvarena bez jezičkih barijera.		
FCL.1030(a)(2)	<i>Applicant complies with all training and experience requirements.</i> Kandidat ispunjava sve zahtjeve po pitanju obuke i iskustva.		
FCL.1030(a)(3)	<i>Applicant is aware of the consequences of providing incomplete, inaccurate or false information related to their training and flight experience.</i> Kandidat je upozoren na posljedice podnošenja nekompletnih, netačnih ili lažnih informacija o obuci i letačkom iskustvu.		

Post-flight procedure Poslijeletne radnje		Yes Da	No Ne
FCL.1030(b)(3)(ii)	<i>I confirm that all the required manoeuvres and exercises have been completed, as well as information on the verbal theoretical knowledge examination, when applicable.</i> Potvrđujem da su svi zahtijevani manevri i vježbe kompletirani, kao i usmena provjera teorijskog znanja, ukoliko je primjenljivo.		
FCL.1030(b)(1)	<i>I informed the applicant about the result of the test.</i> Upoznao sam kandidata sa rezultatima ispita.		
FCL.1030(b)(1)	<i>In the event of a partial pass or fail, I informed the applicant that he/she may not exercise the privileges of the rating until a full pass has been obtained.</i> U slučaju djelimično položenog ispita ili nepoloženog ispita, informisao sam kandidata da ne smije koristiti prava iz dozvole ili ovlaštenja koje nije u potpunosti položio, do potpunog polaganja ispita.		
FCL.1030(b)(1)	<i>In the event of a partial pass or fail, I informed the applicant about further training requirement.</i> U slučaju djelimično položenog ispita ili nepoloženog ispita, informisao sam kandidata o zahtjevima dodatne obuke.		
FCL.1030(b)(1)	<i>In the event of a partial pass or fail, I explained the applicant about his/her right of appeal.</i> U slučaju djelimično položenog ispita ili nepoloženog ispita, objasnio sam kandidatu njegova / njena prava o žalbi.		
FCL.1030(b)(2)	<i>Endorse the applicant's licence or certificate.</i> Izvršio sam upis podataka u dozvolu kandidata.		
FCL.1030(b)(3)	<i>Provide the applicant with a signed report of the check.</i> Kandidatu sam uručio ovjeren izvještaj sa ispita.		
FCL.1030(b)(3)	<i>Date of submit the copies of the report to the Competent authority of the applicant's licence.</i> Datum slanja kopije izvještaja vazduhoplovnim vlastima koje su izdale dozvolu kandidata.		
FCL.1030(b)(3)	<i>Date of submit the copies of the report to the Competent authority of the examiner's certificate.</i> Datum slanja kopije izvještaja vazduhoplovnim vlastima koje su izdale dozvolu ispitivača.		

<i>I hereby declare under penalty of perjury:</i> (a) <i>that the information given is true and correct and that the documents attached are authentic, and</i> (b) <i>I was cautioned in terms of Article 389 Criminal Code of the Montenegro ("Official Gazette", No.40/08, 25/10 correction, 32/11 correction and 40/13).</i>	Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, a u skladu sa Članom 176 stav 3 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list CG“ broj 60/2003, 32/2011) izjavljujem : (a) da su podaci dati na ovom obrascu ispravni i tačni i da je dokumentacija u prilogu autentična, i (b) da sam upoznat sa članom 389 stav 1 Krivičnog zakonika („Službeni list CG“ broj 40/08, 25/10, 32/11 i 40/13) i posljedicama koje proizilaze iz navedenog člana
---	---

Location and date Mjesto i datum	
Examiner Name and Family Name Ime i prezime ispitivača	
Signature of examiner Potpis ispitivača	